



Ngwanana ya Bohlale



Sodi Sibiya



Mponeng ke ngwanana ya bohlale haholo. O ne a na le kelello ya ho nahana ka potlako. Mponeng o filwe porojeke ya dijalo. Mponeng o batla ho jala jwang habo.





Mponeng ha a batle batho ba mo thusa. O ne a nahana hore ba tla mo soma.” Bonang Mponeng o a hloleha.”



Ke Mponeng ka nnete le dithutong. O ne a le matla, a le sebete. O ne a etsa dipatlisiso, ha a batla ho etsa ho hong. Ka pele le hona.





Mponeng o ile a ya laeborari ya sekolong. A batla buka ya dijalo.

“Buka ya dijalo e tla mpontsha mehato” A bua jwalo a nahana ka mehato ya ho jala.



O fumane buka e ka mo thusang. Mponeng o bohlale. O fumane buka ka potlako, o thabile.






Mponeng a kgotha, le ha a ne a se na tjehelete. A lokela ke ho ya lata mokotleng wa hae. “Ke lokela ho sebedisa tjehelete eo ntate a mpoloketseng yona”



A reka jwang mme a bo jala. Serapana sa hae ya eba dimitara tse hlano botelele le tse tharo bophara. A qala ho nosetsa jwang boo a bo jetseng. A sebedisa emere e masoba. Serapana sa Mponeng se setle, se na le jwang bo botle.





Jwang ba qala ho hola. Ba ba mmala o mo tala. Ka mora matsatsi a lemoha hore serapana se tletse dikokonyana le ditsie.” Ha e le tsena tsona, di tlo mpolaela jwang.”



Ha a na moriana wa ho di bolaya. Ha a na
letho la ho reka. O tla etsa jwang? Naa a
ka di bolaya ka metsi a belang? Sena se ka
bolaya le jwang boo a bo jetseng.





A nka hape buka ya dijalo. E tla bula kelello ya ka. Ke tla hlokomela jwang bona. A qala ka ho sheba lenaneo la dikahare. A bona leqephe le bontshang hore o ka bolaya jwang dikokonyana.



Mponeng a fumana leano. O tla etsa moriana wa ho di leleka. “Buka ena e a tseba hore ke batla ke potlakile. E fana ka lesedi leo ke le hloakang. Kajeno, dikokonyana tsena di tla ntseba hantle hore ke mang.”





Ho iketsetsa sebolayadikokwanyana ho bonolo. Mponeng o bala se ka bukeng. O hloka tse lateng:

Qala ka ho tshela dikopi tse nne tsa metsi ka hara jeke. Ebe o eketsa ka kgaba tse hlano tsa sesepa sa dijana.



Ho resebolayadikokwanyana se lekane serapana kaofela, Mponeng o tshwanetse ho eketsa disebediswa. A tshela dikopi tse mashome a mabedi tsa metsi ka hara emere.





Jwale Mponeng o lokela ho eketsa sesepa sa dijana. Ke tla hloka dikgaba tse kae? A qala ho bala:

Dikopi tse nne = kgaba tse hlano

Dikopi tse leshome = kgaba tse leshome

Dikopi tse leshome le metso e mmedi =
kgaba tse leshome le metso e mehlano



Mponeng a tswela pele ka ho bala ho fihlela dikopi tse mashome a mabedi. Jwale moriana o tla lekana. Mponeng o kgotsofetse.





Sebedisa botlolo ya ho fafatsa. Fafatsa hohle moo o jetseng jwang. Mponeng a fafatsa jwang ka moriana letsatsi le letsatsi. A qeta dibeke tse tharo a etsa jwalo



Jwang ba Mponeng bo qala hoba mmala
o mo tala. Ba hola, bo botle. Ke jwang bo
dulang bo le botala selemo le mariha. Jwang
bo hloka ho sehwa.





Mponeng a batla sekere se seholo. A dula fatshe hodima jwang. A qala ho seha jwang ka sekere. Joo! Jwang ba Mponeng bo botle, ebile bo a kgahla. Ke jwang bo dulang bo le botala selemo le mariha.



Mponeng a qala ho thaba. Jwang ba
Mponeng bo botle. Mponeng o atlehile ka
bohlale ba hae. Jwale Mponeng ke mponeng
wa nnete!

